Name of Work–
Situation of Work–
Agency by which work is executed–
Date of Measurement–
No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	1st on A/c Bill				
Name of Road:- Construction of road from Lo23 to Dharsenri					
Agency: Pine Globle infra (Pro-Amrita singh)					
Agreement No:- 17 M.B.D/2023-2024					
Date of Commencement:- 26-07-2023					
Date of Completion - 25-04-2024					
Date of entry:-					
Item No 1. Providing cleaning and grubbing road land - as complete					
	1 No × 300 × 6.07 + 5.0				= 165 m²
	4 No × 50.0 × 5.5 + 4.5				= 1000 m²
	4 No × 50.0 × 3.3 + 3.5				= 680 m²
	7 No × 50.0 × 4.5 + 5.5				= 1750 m²
				Total Area:	3595 m²
				Limit Qty As Per Ag:	3200 m²
	3200/10000				= 0.32 Hect
Item No 2/3. Scarifying existing - Bituminous Concrete - Surface - to - as complete -					

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	1No	10.0	x 1.90	=	19 m²
	1No	8.0	x 1.60	=	12.80 m²
	1No	1.50	x 10.0	=	15.0 m²
	1No	9.0	x 1.20	=	10.80 m²
	1No	10.0	x 1.40	=	14.0 m²
	1No	7.00	x 1.50	=	10.50 m²
	1No	8.0	x 1.60	=	12.80 m²
	1No	9.0	x 1.70	=	15.30 m²
	1No	7.0	x 1.70	=	11.90 m²
	1No	10.0	x 1.40		14.0 m²
	1No	8.0	x 2.00	=	16.0 m²
	1No	7.0	x 1.20	=	8.40 m²
Revised	1No	8.0	x 1.60	=	12.80 m²
	1No	10.0	x 1.90	=	19.0 m²
	1No	11.0	x 1.60	=	17.60 m²
	1No	9.0	x 1.90	=	17.10 m²
	1No	7.0	x 1.80	=	12.60 m²
	1No	10.0	x 1.40	=	14.0 m²
	1No	8.0	x 1.60	=	12.80 m²
	1No	7.0	x 1.70	=	11.90 m²
	1No	8.0	x 1.40	=	11.20 m²
	1No	9.0	x 1.90	=	17.10 m²
	1No	11.0	x 0.80	=	8.80 m²
	1No	10.0	x 1.90	=	19.0 m²
	1No	11.0	x 2.00	=	22.0 m²
	1No	10.0	x 2.30	=	23.0 m²
			Total Area =		379.40 m²

16/8/23

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement No.	L.	B.	D.	Contents of area
~~Item No 2.~~	Providing laying, spreading and compacting G.S.B material fully in Pot holes →				
	1 No × 7.0 × 1.10 × 0.15 = 1.15 cum				
	1 No × 8.0 × 1.50 × 0.15 = 1.80 cum				
	1 No × 7.0 × 1.80 × 0.15 = 1.89 cum				
	1 No × 9.0 × 1.70 × 0.15 = 2.29 cum				
	1 No × 12.0 × 2.0 × 0.15 = 3.60 cum				
	1 No × 11.0 × 2.30 × 0.15 = 3.79 cum				
	1 No × 8.0 × 2.0 × 0.15 = 2.40 cum				
	1 No × 11.0 × 1.50 × 0.15 = 2.47 cum				
	1 No × 10.0 × 1.40 × 0.15 = 2.10 cum				
	1 No × 9.0 × 1.10 × 0.15 = 1.48 cum				
	1 No × 8.0 × 1.20 × 0.15 = 1.44 cum				
	1 No × 9.0 × 1.90 × 0.15 = 2.56 cum				
	1 No × 10.0 × 1.80 × 0.15 = 2.70 cum				
	1 No × 8.0 × 1.50 × 0.15 = 1.80 cum				
	1 No × 7.0 × 1.60 × 0.15 = 1.68 cum				
	1 No × 10.0 × 1.40 × 0.15 = 2.10 cum				
	1 No × 7.0 × 1.20 × 0.15 = 1.26 cum				
	1 No × 9.0 × 1.10 × 0.15 = 1.48 cum				
	1 No × 10.0 × 1.30 × 0.15 = 1.95 cum				
	1 No × 7.0 × 1.40 × 0.15 = 1.47 cum				
	1 No × 8.0 × 1.50 × 0.15 = 1.80 cum				
	1 No × 9.0 × 1.60 × 0.15 = 2.16 cum				
				C/o =	45.37 cum

28/8/23

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

B/F 94 = 45.37 m³

Particulars	Details of actual measurement No.	L.	B.	D.	Contents of area
	1 No ×	9.50 ×	1.90 ×	0.15 =	2.70 m³
	1 No ×	10.60 ×	1.10 ×	0.15 =	1.75 m³
	1 No ×	13.0 ×	2.10 ×	0.15 =	4.09 m³
	1 No ×	11.50 ×	1.90 ×	0.15 =	3.27 m³
	1 No ×	2.50 ×	1.30 ×	0.15 =	2.48 m³
	1 No ×	11.0 ×	1.20 ×	0.15 =	1.98 m³
	1 No ×	12.50 ×	1.10 ×	0.15 =	2.06 m³
	1 No ×	9.0 ×	1.70 ×	0.15 =	2.29 m³
	1 No ×	8.0 ×	1.10 ×	0.15 =	1.32 m³
	1 No ×	9.0 ×	1.40 ×	0.15 =	1.89 m³
	1 No ×	11.0 ×	1.30 ×	0.15 =	2.14 m³
	1 No ×	10.0 ×	0.90 ×	0.15 =	1.35 m³
	1 No ×	14.0 ×	1.70 ×	0.15 =	3.57 m³
	1 No ×	10.0 ×	1.30 ×	0.15 =	2.85 m³
	1 No ×	8.0 ×	1.60 ×	0.15 =	1.92 m³
	1 No ×	9.0 ×	1.70 ×	0.15 =	2.29 m³
	1 No ×	10.0 ×	1.50 ×	0.15 =	2.25 m³
	1 No ×	7.0 ×	1.20 ×	0.15 =	1.26 m³
	1 No ×	9.0 ×	1.20 ×	0.15 =	1.62 m³
	1 No ×	10.0 ×	1.10 ×	0.15 =	1.65 m³
	1 No ×	7.0 ×	1.30 ×	0.15 =	1.36 m³ =
	1 No ×	11.0 ×	0.80 ×	0.15 =	1.32 m³
	1 No ×	7.60 ×	1.20 ×	0.15 =	1.36 m³
	1 No ×	5.90 ×	1.40 ×	0.15 =	1.24 m³
	1 No ×	8.60 ×	0.70 ×	0.15 =	0.90 m³
	1 No ×	12.50 ×	0.80 ×	0.15 =	1.50 m³
	1 No ×	18.50 ×	0.60 ×	0.15 =	1.66 m³

C/F 94 = 99.39 m³

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

B/F-24 = 99.33 m³

Particulars	Details of actual measurement No.	L.	B.	D.	Contents of area
	1 No ×	6.50 ×	1.20 ×	0.15 =	1.17 m³
	1 No ×	8.30 ×	0.90 ×	0.15 =	1.12 m³
	1 No ×	5.50 ×	0.70 ×	0.15 =	0.74 m³
	1 No ×	8.20 ×	1.20 ×	0.15 =	1.48 m³
	1 No ×	4.50 ×	1.30 ×	0.15 =	0.87 m³
	1 No ×	2.90 ×	1.50 ×	0.15 =	0.65 m³
	1 No ×	3.30 ×	1.80 ×	0.15 =	0.89 m³
	1 No ×	1.80 ×	0.60 ×	0.15 =	0.16 m³
	4 No ×	0.30 ×	0.30 ×	0.15 =	0.16 m³
	3 No ×	0.70 ×	0.50 ×	0.15 =	0.15 m³
	8 No ×	0.80 ×	0.60 ×	0.15 =	0.57 m³
	1 No ×	8.20 ×	0.80 ×	0.15 =	0.98 m³
	1 No ×	2.50 ×	0.80 ×	0.15 =	0.30 m³
	1 No ×	6.60 ×	1.20 ×	0.15 =	1.18 m³
	1 No ×	3.0 ×	0.30 ×	0.15 =	0.13 m³
	1 No ×	18.0 ×	0.30 ×	0.15 =	0.81 m³
	1 No ×	12.0 ×	0.90 ×	0.15 =	1.62 m³
	1 No ×	2.60 ×	1.20 ×	0.15 =	0.46 m³
	1 No ×	4.50 ×	1.10 ×	0.15 =	0.74 m³
	1 No ×	8.30 ×	0.90 ×	0.15 =	1.12 m³
	1 No ×	5.80 ×	1.70 ×	0.15 =	1.47 m³
	1 No ×	2.50 ×	1.40 ×	0.15 =	0.60 m³
	1 No ×	7.50 ×	0.80 ×	0.15 =	0.90 m³
	1 No ×	11.20 ×	0.90 ×	0.15 =	1.51 m³
			Total	C/h =	119.16 m³

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement No.	L.	B.	D.	Contents of area
Item No 7/6.	Providing laying & joining and completing W.B.M. Gr II metal fully in pot holes →				
	1 No x 7.10	x 1.20	x 0.075	= 0.64 m³	
	1 No x 8.10	x 1.60	x 0.075	= 0.97 m³	
	1 No x 7.10	x 1.90	x 0.075	= 1.01 m³	
	1 No x 9.0	x 1.70	x 0.075	= 1.14 m³	
	1 No x 12.0	x 2.10	x 0.075	= 1.89 m³	
	1 No x 11.0	x 2.40	x 0.075	= 1.98 m³	
	1 No x 8.0	x 2.10	x 0.075	= 1.26 m³	
	1 No x 11.0	x 1.60	x 0.075	= 1.32 m³	
	1 No x 10.0	x 1.50	x 0.075	= 1.12 m³	
	1 No x 9.0	x 1.20	x 0.075	= 0.81 m³	
	1 No x 8.0	x 1.30	x 0.075	= 0.78 m³	
	1 No x 9.0	x 2.0	x 0.075	= 1.35 m³	
	1 No x 10.0	x 1.90	x 0.075	= 1.42 m³	
	1 No x 8.0	x 1.60	x 0.075	= 0.96 m³	
	1 No x 7.0	x 1.70	x 0.075	= 0.89 m³	
	1 No x 10.0	x 1.50	x 0.075	= 1.12 m³	
	1 No x 7.0	x 1.30	x 0.075	= 0.68 m³	
	1 No x 9.0	x 1.20	x 0.075	= 0.81 m³	
	1 No x 10.0	x 1.40	x 0.075	= 1.05 m³	
	1 No x 7.0	x 1.50	x 0.075	= 0.78 m³	
	1 No x 8.0	x 1.60	x 0.075	= 0.96 m³	
	1 No x 9.0	x 1.70	x 0.075	= 1.14 m³	
	1 No x 9.50	x 2.0	x 0.075	= 1.42 m³	
				Total Qty	25.50 m³

Sch. XLV-Form No. 134

B/F = Qty = 25.50 m³

Particulars	Details of actual measurement No.	L.	B.	D.	Contents of area
	1 No	9.60	2.00	0.075	= 1.44 m³
	1 No	10.70	1.20	0.075	= 0.96 m³
	1 No	13.20	2.20	0.075	= 2.17 m³
	1 No	11.70	2.00	0.075	= 1.75 m³
	1 No	12.60	1.40	0.075	= 1.32 m³
	1 No	11.30	1.30	0.075	= 1.10 m³
	1 No	12.60	1.20	0.075	= 1.13 m³
	1 No	9.20	1.80	0.075	= 1.24 m³
	1 No	8.30	1.20	0.075	= 0.74 m³
	1 No	9.10	1.50	0.075	= 1.02 m³
	1 No	11.20	1.40	0.075	= 1.17 m³
	1 No	10.20	1.00	0.075	= 0.76 m³
	1 No	14.30	1.80	0.075	= 1.93 m³
	1 No	10.2	2.0	0.075	= 1.53 m³
	1 No	8.3	1.70	0.075	= 1.05 m³
	1 No	9.3	1.80	0.075	= 1.25 m³
	1 No	10.0	1.60	0.075	= 1.20 m³
	1 No	7.20	1.30	0.075	= 0.70 m³
	1 No	9.60	1.30	0.075	= 0.93 m³
	1 No	10.20	1.20	0.075	= 0.91 m³
	1 No	7.10	1.40	0.075	= 0.74 m³
	1 No	11.20	0.90	0.075	= 0.75 m³
	1 No	7.80	1.30	0.075	= 0.76 m³
	1 No	6.0	1.50	0.075	= 0.67 m³
	1 No	8.70	0.80	0.075	= 0.52 m³
	1 No	12.60	0.90	0.075	= 0.85 m³
	1 No	18.70	0.70	0.075	= 0.98 m³

C/O Qty = 55.07 m³

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

B/F 24 55.07 m³

Particulars	Details of actual measurement No.	L.	B.	D.	Contents of area
	1 No.	6.60	1.30	0.075	= 0.64 m³
	1 No.	8.50	1.00	0.075	= 0.63 m³
	1 No.	5.70	0.80	0.075	= 0.34 m³
	1 No.	8.30	1.30	0.075	= 0.80 m³
	1 No.	4.70	1.60	0.075	= 0.56 m³
	1 No.	3.10	1.90	0.075	= 0.44 m³
	1 No.	3.50	0.70	0.075	= 0.18 m³
	1 No.	1.90	0.40	0.075	= 0.07 m³
	1 No.	1.10	0.60	0.075	= 0.04 m³
	3 No.	1.00	0.70	0.075	= 0.15 m³
	8 No.	0.80	0.90	0.075	= 0.43 m³
	1 No.	0.90	0.80	0.075	= 0.05 m³
	1 No.	8.30	1.30	0.075	= 0.80 m³
	1 No.	2.60	0.40	0.075	= 0.07 m³
	1 No.	6.70	0.50	0.075	= 0.25 m³
	1 No.	3.20	1.00	0.075	= 0.24 m³
	1 No.	18.20	1.30	0.075	= 1.77 m³
	1 No.	12.20	1.20	0.075	= 1.09 m³
	1 No.	2.70	1.00	0.075	= 0.20 m³
	1 No.	4.60	1.80	0.075	= 0.62 m³
	1 No.	8.40	1.50	0.075	= 0.94 m³
	1 No.	5.90	0.90	0.075	= 0.39 m³
	1 No.	3.00	0.70	0.075	= 0.15 m³
	1 No.	7.60	0.80	0.075	= 0.45 m³
	1 No.	11.30	1.10	0.075	= 0.93 m³
	1 No.	4.90	1.30	0.075	= 0.47 m³
			C/O 24		= 67.77 m³

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement No.	L.	B.	D.	Contents of area
			B/F Qty =		67.77 m³
	1 No	7.0	1.30	0.075	0.68 m³
	1 No	4.0	1.50	0.075	0.45 m³
	1 No	7.0	1.40	0.075	0.73 m³
	1 No	6.0	1.30	0.075	0.43 m³
	1 No	3.0	1.10	0.075	0.24 m³
	1 No	4.0	1.20	0.075	0.36 m³
	1 No	3.0	0.90	0.075	0.20 m³
	1 No	5.0	1.5	0.075	0.56 m³
	1 No	4.0	1.70	0.075	0.51 m³
	1 No	10.0	1.20	0.075	0.90 m³
	1 No	9.0	1.50	0.075	1.01 m³
	1 No	10.0	1.80	0.075	1.35 m³
	1 No	9.0	2.0	0.075	1.35 m³
	1 No	10.0	1.30	0.075	0.97 m³
	1 No	9.0	1.70	0.075	1.14 m³
	1 No	8.0	1.80	0.075	1.08 m³
	1 No	9.0	1.30	0.075	0.87 m³
			Total Qty =		80.60 m³
Item No 5/1.	Providing laying spreading and compacting W.B.M. from road side — in pot filling — as complete				

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	1 No ×	7.20	× 1.30	× 0.075 =	0.70 m³
	1 No ×	8.20	× 1.70	× 0.075 =	1.04 m³
	1 No ×	7.20	× 2.00	× 0.075 =	1.08 m³
	1 No ×	9.20	× 1.80	× 0.075 =	1.24 m³
	1 No ×	12.10	× 2.20	× 0.075 =	1.99 m³
	1 No ×	11.20	× 2.50	× 0.075 =	2.10 m³
	1 No ×	8.10	× 2.20	× 0.075 =	1.33 m³
	1 No ×	11.20	× 1.70	× 0.075 =	1.43 m³
	1 No ×	10.20	× 1.50	× 0.075 =	1.14 m³
	1 No ×	9.20	× 1.30	× 0.075 =	0.85 m³
	1 No ×	8.20	× 1.40	× 0.075 =	0.86 m³
	1 No ×	9.30	× 2.10	× 0.075 =	1.46 m³
	1 No ×	10.10	× 2.0	× 0.075 =	1.51 m³
	1 No ×	8.0	× 1.70	× 0.075 =	1.02 m³
	1 No ×	7.30	× 1.80	× 0.075 =	0.98 m³
	1 No ×	10.10	× 1.60	× 0.075 =	1.21 m³
	1 No ×	7.20	× 1.40	× 0.075 =	0.75 m³
	1 No ×	9.30	× 1.30	× 0.075 =	0.90 m³
	1 No ×	10.20	× 1.50	× 0.075 =	1.14 m³
	1 No ×	7.30	× 1.60	× 0.075 =	0.87 m³
	1 No ×	8.10	× 1.70	× 0.075 =	1.03 m³
	1 No ×	9.10	× 1.80	× 0.075 =	1.22 m³
	1 No ×	5.60	× 2.10	× 0.075 =	1.51 m³
	1 No ×	9.70	× 2.10	× 0.075 =	1.52 m³
	1 No ×	10.80	× 1.30	× 0.075 =	1.05 m³
	1 No ×	13.30	× 2.30	× 0.075 =	2.29 m³
	1 No ×	11.80	× 2.10	× 0.075 =	1.85 m³
					40 - 24 = 34.11 m³

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

B/F 24 34.11 m³

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	1 No	11.30	1.30	0.075	1.10 m³
	1 No	12.60	1.20	0.075	1.13 m³
	1 No	9.20	1.80	0.075	1.24 m³
	1 No	8.30	1.20	0.075	0.74 m³
	1 No	9.10	1.50	0.075	1.02 m³
	1 No	11.20	1.40	0.075	1.17 m³
	1 No	10.20	1.00	0.075	0.76 m³
	1 No	14.30	1.80	0.075	1.93 m³
	1 No	10.20	2.00	0.075	1.53 m³
	1 No	8.30	1.70	0.075	1.05 m³
	1 No	9.30	1.80	0.075	1.25 m³
	1 No	10.0	1.60	0.075	1.20 m³
	1 No	7.20	1.30	0.075	0.70 m³
	1 No	9.60	1.30	0.075	0.93 m³
	1 No	10.20	1.20	0.075	0.91 m³
	1 No	7.10	1.40	0.075	0.74 m³
	1 No	11.20	0.90	0.075	0.75 m³
	1 No	7.80	1.30	0.075	0.76 m³
	1 No	6.0	1.50	0.075	0.67 m³
	1 No	8.70	0.80	0.075	0.52 m³
	1 No	12.60	0.50	0.075	0.85 m³
	1 No	18.70	0.70	0.075	0.98 m³
	1 No	6.60	1.30	0.075	0.64 m³
	1 No	8.50	1.00	0.075	0.63 m³
	1 No	5.70	0.80	0.075	0.34 m³
	1 No	8.30	1.30	0.075	0.80 m³
	1 No	4.70	1.60	0.075	0.56 m³
				C/F 24	59.01 m³

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

B/f 59.01 m³

Particulars	Details of actual measurement No.	L.	B.	D.	Contents of area
	1 No	3.10	1.90	0.075	= 0.44 m³
	1 No	3.50	0.70	0.075	= 0.18 m³
	1 No	1.90	0.40	0.075	= 0.05 m³
	1 No	1.10	0.60	0.075	= 0.04 m³
	1 No	1.00	0.70	0.075	= 0.05 m³
	1 No	0.80	0.90	0.075	= 0.05 m³
	1 No	0.90	0.80	0.075	= 0.05 m³
	1 No	8.30	1.30	0.075	= 0.80 m³
	1 No	2.60	0.40	0.075	= 0.07 m³
	1 No	6.70	0.50	0.075	= 0.25 m³
	1 No	3.20	1.00	0.075	= 0.24 m³
	1 No	18.20	1.30	0.075	= 1.77 m³
	1 No	12.20	1.20	0.075	= 1.09 m³
	1 No	2.70	1.00	0.075	= 0.20 m³
	1 No	4.60	1.80	0.075	= 0.62 m³
	1 No	8.40	1.50	0.075	= 0.94 m³
	1 No	5.90	0.90	0.075	= 0.39 m³
	1 No	3.00	0.70	0.075	= 0.15 m³
	1 No	7.60	0.80	0.075	= 0.45 m³
	1 No	11.30	1.10	0.075	= 0.93 m³
	1 No	4.90	1.30	0.075	= 0.47 m³
	1 No	7.0	1.30	0.075	= 0.68 m³
	1 No	4.0	1.50	0.075	= 0.45 m³
	1 No	7.0	1.40	0.075	= 0.73 m³
	1 No	6.0	1.30	0.075	= 0.58 m³
	1 No	3.0	1.10	0.075	= 0.24 m³
	1 No	4.0	1.20	0.075	= 0.36 m³
					40.84 71.28 m³

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurements				Contents of area
	No.	L	B	D	
	1 No ×	3.0 ×	0.90 ×	0.025 =	0.20 m³
	1 No ×	5.0 ×	1.50 ×	0.025 =	0.56 m³
	1 No ×	4.0 ×	1.70 ×	0.025 =	0.51 m³
	1 No ×	10.0 ×	1.20 ×	0.025 =	0.90 m³
	1 No ×	9.0 ×	1.50 ×	0.025 =	1.01 m³
	1 No ×	10.0 ×	1.80 ×	0.025 =	1.35 m³
	1 No ×	9.0 ×	2.0 ×	0.025 =	1.35 m³
	1 No ×	10.0 ×	1.30 ×	0.025 =	0.97 m³
	1 No ×	9.0 ×	1.70 ×	0.025 =	1.14 m³
	1 No ×	8.0 ×	1.80 ×	0.025 =	1.08 m³
	1 No ×	9.0 ×	1.30 ×	0.025 =	0.87 m³
	1 No ×	6.5 ×	1.20 ×	0.025 =	0.58 m³
	1 No ×	6.5 ×	1.10 ×	0.025 =	0.53 m³
	1 No ×	8.0 ×	1.50 ×	0.025 =	0.90 m³
	1 No ×	7.0 ×	1.70 ×	0.025 =	0.89 m³
	1 No ×	8.50 ×	1.50 ×	0.025 =	0.95 m³
	1 No ×	11.50 ×	1.30 ×	0.025 =	1.12 m³
	1 No ×	8.10 ×	0.80 ×	0.025 =	0.48 m³
	1 No ×	9.80 ×	1.20 ×	0.025 =	0.88 m³
	1 No ×	8.30 ×	1.10 ×	0.025 =	0.68 m³
	1 No ×	6.10 ×	1.50 ×	0.025 =	0.68 m³
	1 No ×	5.30 ×	0.90 ×	0.025 =	0.35 m³
	2 No ×	1.50 ×	0.60 ×	0.025 =	0.06 m³
	4 No ×	1.80 ×	0.50 ×	0.025 =	0.27 m³
	(A)			Total =	89.55 m³

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement No.	L.	B.	D.	Contents of area
Item No 6/8.	Providing and applying Prime Coat @ ~~0.00~~ Per Measurement - area is Item of above measurement vide Page No (13) Col (A)				
	89.59/0.075 =				
	(A) 11,98.53 m²				1198.53 m²
Item 7/10.	Providing and applying Tack Coat @ ~~0.00~~ as complete Are. As Item of above Item vide Page (14)				
	1198.53 m²				1198.53 m²
Item 8/9.	Providing and laying 20 mm thick mix Seal of Patch Work @ ~~0.00~~ Patch Area as Item of Above Per Measurement area vide Item 3 Page No (14) (A)				
	1198.53 m²				1198.53 m²
		dm 22/10/23 SK		AJ 22/10/23 SK	

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement No.	L.	B.	D.	Contents of area
Item 9/10	Providing lay flock Coat to ~~to~~ as consolut				
	1 × 30.0 × 7.5 + 6 + 4.4 + 3.75 / 4 =				162.37 m²
	8 Nos × 30.0 × 3.75 =				900 m²
	1 Nos × 8.0 × 3.6 + 3.75 / 2 =				29.40 m²
	12 Nos × 30.0 × 3.75 =				1350 m²
	1 Nos × 16.0 × 3.6 + 3.50 / 2 =				56.80 m²
	13 Nos × 30.0 × 3.250 =				1462.50 m²
	1 Nos × 10.0 × 3.5 + 3.60 / 2 =				35.50 m²
	1 Nos × 10.0 × 3.4 + 3.6 / 2 =				35.0 m²
	(A)		Total Area =		4031.57 m²
Item 15/11	P/V and laying - Semi-dense Bituminous Concrete Surface ~~to~~ as consolut Area As item at above item vide P.No (15) of (A)				
	Qty. 4031.57 m²				
	4031.57 × 0.025 =				100.79 m³
	M.A 25/10/23 JR				Qty² 25-10-23 JE

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement No.	L.	B.	D.	Contents of area
~~Sh No 11/12~~	~~Construction of dry lean~~				
	~~Cement concrete to lay~~				
	~~dry cement~~				
	3 No	1.50	0.90	0.075	= 0.30 m³
	2 No	2.30	1.10	0.075	= 0.38 m³
	5 No	1.60	0.80	0.075	= 0.48 m³
	1 No	1.30	0.60	0.075	= 0.05 m³
	1 No	11.50	0.30	0.075	= 0.25 m³
	1 No	7.50	0.20	0.075	= 0.11 m³
	8 No	1.20	0.60	0.075	= 0.43 m³
	13 No	0.60	0.30	0.075	= 0.58 m³
	6 No	0.70	0.50	0.075	= 0.15 m³
	1 No	8.30	0.60	0.075	= 0.37 m³
	1 No	7.30	0.70	0.075	= 0.38 m³
	1 No	6.50	0.60	0.075	= 0.29 m³
	1 No	5.30	0.50	0.075	= 0.62 m³
	1 No	8.10	0.50	0.075	= 0.30 m³
	15 No	0.80	0.30	0.075	= 0.27 m³
	6 No	0.70	0.40	0.075	= 0.12 m³
	4 No	1.20	0.30	0.075	= 0.10 m³
	3 No	1.90	0.80	0.075	= 0.34 m³
	1 No	3.50	0.60	0.075	= 0.15 m³
	1 No	2.60	0.90	0.075	= 0.17 m³
	1 No	4.50	0.50	0.075	= 0.16 m³
	2 No	1.50	0.70	0.075	= 0.15 m³
	6 No	0.90	0.50	0.075	= 0.20 m³
	3 No	0.80	0.30	0.075	= 0.05 m³
					10.84 = 6.40 m³

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

B/F Qty = 6.40 m³

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	1 No	9.50	1.20	0.075	= 0.31 m³
	1 No	6.60	0.80	0.075	= 0.39 m³
	1 No	7.30	0.70	0.075	= 0.38 m³
	1 No	8.50	0.50	0.075	= 0.31 m³
	6 No	1.20	0.30	0.075	= 0.16 m³
	4 No	1.50	0.90	0.075	= 0.40 m³
	2 No	1.20	0.70	0.075	= 0.12 m³
	1 No	5.50	0.50	0.075	= 0.20 m³
	1 No	7.20	0.80	0.075	= 0.43 m³
	2 No	0.90	0.80	0.075	= 0.10 m³
	3 No	0.80	0.50	0.075	= 0.09 m³
	6 No	1.10	0.80	0.075	= 0.39 m³
	5 No	1.20	0.70	0.075	= 0.31 m³
	8 No	1.80	0.90	0.075	= 0.97 m³
	11 No	0.70	0.70	0.075	= 0.40 m³
	5 No	0.50	0.90	0.075	= 0.16 m³
	6 No	0.40	1.20	0.075	= 0.21 m³
	2 No	5.10	0.70	0.075	= 0.53 m³
	1 No	11.50	0.50	0.075	= 0.43 m³
	1 No	13.20	0.80	0.075	= 0.79 m³
	1 No	5.90	0.90	0.075	= 0.39 m³
	1 No	4.50	0.50	0.075	= 0.16 m³
	1 No	6.80	0.70	0.075	= 0.35 m³
	4 No	1.10	1.0	0.075	= 0.33 m³
	3 No	1.50	1.20	0.075	= 0.40 m³
	1 No	4.60	0.60	0.075	= 0.20 m³
			TOTAL =		15.31 m³

5/11/23

11-23

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement No.	L.	B.	D.	Contents of area
Item No 12/13. Cost of wet lean for Concrete Cement Concrete Cost Per cum of ~~work~~ complete					
	1 No x	30.00 x	(3.55+3.43)/2	x 0.16	= 15.99 cum
	1 No x	30.00 x	3.35	x 0.16	= 18.00 cum
	1 No x	30.00 x	(4.27+4.14+4.6)/3	x 0.16	= 21.44 cum
	2 No x	30.00 x	3.35	x 0.160	= 36.00 cum
	1 No x	30.00 x	(3.8+4.27+3.35)/3	x 0.160	= 19.59 cum
	1 No x	20.00 x	4.20	x 0.160	= 13.44 cum
	1 No x	10.00 x	3.35	x 0.160	= 6.00 cum
	8 No x	30.00 x	3.35	x 0.160	= 108.00 cum
	1 No x	25.0 x	3.35	x 0.160	= 15.00 cum
				Total Qty =	253.46 cum
	Less Qty as per Agg. Qty:				244.80 cum

Mohd 15/11/23 SR

Mohd 15.11.23 PE

Item No 13/4. Construction of ~~reinforced~~ Sub grad of earthen shoulder complete

2 x 9 No x	30.00 x	(1.0+1.2)/2	x 0.80	=	561.60 cum
2 x 12 No x	30.00 x	(0.9+1.5)/2	x 0.50	=	432.00 cum
2 x 13 No x	30.00 x	(1.0+1.8)/2	x 0.40	=	436.80 cum
			Total Qty =		1430.40 cum

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement No.	L.	B.	D.	Contents of area
Item No 14/24. Road marking with hot Applied thermoplastic Compound with Reflect ORIGIN glass-on Bottum Surface as					
(i)	2 × 9 No × 30.0 × 0.10			100	54 m²
	2 × 1 No × 8.0 × 0.10			100	1.60 m²
(ii)	2 × 12 No × 30.0 × 0.10			100	72 m²
	2 × 1 No × 16.0 × 0.10			100	3.20 m²
(iii)	2 × 13 No × 30.0 × 0.10			100	78.0 m²
	2 × 1 No × 20.0 × 0.10			100	4.0 m²
				Total Area =	212.80 m²
Item No 15/25. Road Marking with hot Applied thermo Plastic compound with Concrete Surface as complete					
	2 × 7 No × 30.0 × 0.10			100 =	42.0 m²
	2 × 8 No × 25.0 × 0.10			100	40.0 m²
	2 × 1 No × 5.0 × 0.10			100 =	1.00 m²
				Total Area =	83.0 m²
	Limit Qty As per Agg =				80.0 m²

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Item No 18/22.	Providing and fixing Logo of Municipality board complete				
	3 No	—			3 No.
Item No 19/23.	Planting of tree and their maintenance for one year complete				
	60 No of 30% =				
	18 No	—			18 No
Item No 18/24.	P/V and fix Rcc Boundary Pillar complete				
	8 No	—			8 No
Item No 13/20.	P/V and fix 900mm octagonal Sign board complete				
	2 No	—			2 No
Item No 20/19.	P/V and fix 600x450mm rectangular board complete				
	3 No	—			3 No
Item No 21/18.	Providing and fix 600mm Circular Sign board complete as complete				
	3 No	—			3 No
Item No 22/17.	Providing and fix 600mm equilateral triangular				
	6 No	—			6 No

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement No.	L.	B.	D.	Contents of area
Item No 23/16.	P/V and fly pitching and place boulders to ~~to~~ complete				
	2 @ 1.200 × 0.800				1.920 m²
Item No 24/15.	P/V and fly 200 mm thick pcc ~~to~~				
	5 Ho				5 Ho
Item No 25/14.	P/V and fly ferro cement pcc ~~to~~				
	3 Ho				3 Ho.
	22/11/23		24-11-23		

Abstract of Cost

Item No 1	P/V clearing and grubbing grass land ~~to~~	
	Qty vide Comp. P. No (1)	
	0.32 Het @ 72697.86/Het	23263 =
Item No 2/3.	Scarifying existing bituminous surface ~~to~~	
	Qty vide Comp. P. No (2)	
	379.40 m² @ 20.21/m²	7668 =
Item No 3/4.	Cons. of sub-grade of earthen shoulder ~~to~~	
	Qty vide Comp. P. No (18)	
	1430.40 m³ @ 260.32/m³	372362
	Cost Rs.	

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			B/f- Rs		
Item No 5/5.	P/V layg & spreading and Compacting Cyss- to Qty vide Msmt Ref No (5)				
	119.15 m³ @ 1561.47/m³ Rs				186065
Item No 6/6.	P/V layg & spreading and Compacting W.B.M. to Qty vide Msmt Ref No (9)				
	80.60 m³ @ 3387.09/m³ Rs				272999=
Item No 6/7.	P/V layg & spreading and Compacting W.B.M. to Qty vide Msmt Ref No (13)				
	89.55 m³ @ 2939.45/m³ Rs				263345
Item No 7/8.	P/V and laying 20 mm thick mix Sand Stone Qty vide Msmt Ref No (14)				
	1198.53 m² @ 59.92/m² Rs				71816=
Item No 8/9.	P/V and layg 20 mm thick mix Sand Stone Qty vide Msmt Ref No (14)				
	1198.53 m² @ 285.64/m² Rs				342348=
Item No 9/10.	P/V and layg tack coat to be as complete Qty vide Msmt Ref No (14) & (15)				
	1198.53 + 4031.57 = 5230.10 m² @ 20.55/m² Rs				103569=

40- Rs

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement No.	L.	B.	D.	Contents of area
			B/F- Rs		
Item 10/11	Providing and laying Second course bituminous Concrete grade-II				
	Qty as per Page No - (15)				
	100.73 m³ @ 14006.63/m³ Rs				1411728=
Item 11/12	Providing and laying dry-lean concrete				
	Qty as per Page No - (17)				
	15.31 m³ @ 7028.76/m³ Rs				107610=
Item 12/13	Construction of RCC reinforcement Cement Concrete				
	Qty as per Page No - (18)				
	244.80 m³ @ 8857.53/m³ Rs				2168323=
Item 13/14	Providing and fixing R.M Stone Post				
	Qty as per Page No - (21)				
	3 No @ 2953.11/each Rs				8859=
Item 14/15	Providing and fixing 200mm Stone Post				
	Qty as per Page No - (21)				
	5 No @ 827.30/each Rs				4137=
Item 15/16	P/V and fixing direction and Place board				
	Qty as per Page No - (21)				
	1.52 m² @ 14982.81/m² Rs				28767=

40-Rs.

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement No.	L.	B.	D.	Contents of area
			B/F Rs		
Item No 16/17	P/V and fig 600 mm equilateral triangle —				
	Qty rounded to Nos — (20)				
	6 Nos @ 4464.85 / each Rs				26789=
Item 17/18	P/V and fig 600 mm Circular — board —				
	Qty rounded to Nos				
	3 Nos @ 4346.01 / each Rs				13038=
Item 18/19	P/V and fig 600x450 rectangular board —				
	Qty rounded to Nos — (20)				
	3 Nos @ 4202.27 / each Rs				12607=
Item 19/20	P/V and fig 900 mm octagonal stone board —				
	Qty rounded to Nos — (20)				
	2 Nos @ 8647.01 / each Rs				17294=
Item 20/21	P/V and fig RCC boundary pillar —				
	Qty rounded to Nos — (20)				
	8 Nos @ 790.17 / each Rs —				6321=
Item 21/23	Planting of tree and their maintenance of one year —				
	Qty rounded to Nos — (20)				
	18 Nos @ 1255.02 / each Rs				22663
			c/o Rs		

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			B/f - Rs		
Item No 22/Ch.	Road marking with hot applied thermo plastic Compound (in BT surface Qty with roughness Rate - (19)				
	212.80 m²	@	824.70/m²		175515=
Item No 23/Ch.	Road marking with hot applied thermoplastic Compound (in P.C.C surface Qty with roughness Rate - (19)				
	80 m²	@	931.80/m²		74544
Item No 24/Ch.	P/V and fixing logos of Project				
	Qty with roughness Rate - (20)				
	3 No	@	1533.62/each		3461=
			Total Rs -		5724891=
	Add 18% GST — Rs as				1030480=
	Add 2% LC — Rs as				57249=
	Add S.F — Rs as				72420=00
			Total Rs.		6885040=
	Less 10% below Rs (-)				688504=00
			Rs =		6196536=00

Mdn 26/11/23 JE

AEE 26-11-23

CE

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement No.	L.	B.	D.	Contents of area
	Material Statement.				
i) B/W	—	1430.40 m³			
ii) G+B	- 53 to 9.5 mm (metal)				- 76.29 m³
	9.5 to 2.36 mm				- 30.60 m³
iii) WBM	Gsb - 63 to 45 mm (metal)				- 97.53 m³
	(Coarse) Binding material				- 6.45 m³
	(Stone dust) Screening material				- 43.09 m³
iii)	(metal) 53 to 22.5 mm				- 108.90 m³
iv)	Stone Aggregate	—			
	9.5 to 4.75 mm				- 84.14 m³
	4.75 mm to				- 60.52 m³
	13.2 to 0.09 mm				- 32.37 m³
v)	Sand	—	—	—	162.74 m³
	Aggregate	—			234.10 m³
vi)	SS-1 - 1020 Kg				
	RS-1 - 1439 Kg				
	S-90 - 13933 Kg				
	Invoice No - date -				Qty by Party
	BH5520113692 - 26-9-23 -				157 x 156.5 Kg
	BH5520113689 - 26-9-23 -				2 x 156.5 Kg
	Total Qty.				24883.50 Kg
	Balance Qty —				(-) 13933 Kg
					10950.50 Kg

Mahesh 26/11/23

26-11-23

Continuation

vide Letter No - 155 dt 21/11/2023
Allotment Recived Rs - 6,32,822/-

Sch. XLV-Form No. 134

Memo of 1st RA Bill A/C Bill-619536

Particulars	Details of actual measurement No.	L.	B.	D.	Contents of area
I.Tax @ 2%		173932/-			
C.GST @ 1%		525131/-			
S.GST @ 1%		525131/-			8,60,885/-
h.cess @ 1%		61966/-			
S.D @ 5%		309827/-			
Royalty		187315/-			
S.C		72420/-			
In A/C		5335651/-			
Total Rs		619536/-			

Passed for Rs - 6,19,536/- Rupees (Sixty one lakh ninty six thousand five hundred thirty six) Only

8.12.23

Executive Engineer
R.W.D. Works Division
Sheikhpura

08/12/23

08/12/23

TR Cr No - PNB20231206 7286
Dt 08/12/23

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement No.	L.	B.	D.	Contents of area
	2nd and final Bill				
Name of Road:- Construction of Road from Log3 to Dharsemi					
Agency:- Pine Global infra (Pro- Amrita Singh					
Agreement No:- 17 M.R.D/2023-24					
Date of commencement:- 26-07-2023					
Date of completion:- 25-04-2024					
Dat of entry:- 05-04-2024					
Item No 1/5.	P/V laying spreading and compacting GSB material filling pot holes —o—				
	1 No x	4.80	x 1.80	x 0.150 =	1.29 m³
	1 x	2.80	x 1.50	x 0.150 =	0.63 m³
	3 No x	1.60	x 0.40	x 0.150 =	0.64 m³
	4 No x	8.0	x 0.80	x 0.150 =	3.84 m³
	7 No x	2.50	x 1.20	x 0.150 =	3.15 m³
	1 No x	22.0	x 0.80	x 0.15 =	2.64 m³
	4 No x	0.80	x 0.60	x 0.15 =	0.29 m³
	1 No x	6.0	x 0.90	x 0.15 =	0.81 m³
				Total Qty =	13.29 m³
Item No 2/6.	P/V layg spreading and compacting W.B.M. for II coat Pot work —o—				
	1 x	4.90	x 1.90	x 0.075 =	0.69 m³
	1 x	2.50	x 1.60	x 0.075 =	0.34 m³
Item No 3/10 P/V a					40 - 0.97 m³

Sch. XLV-Form No. 134

B/F Qty = 0.37 m³

Particulars	Details of actual measurement No.	L.	B.	D.	Contents of area
	3 No	× 1.70	× 1.0	× 0.075	= 0.38 m³
	4 No	× 8.20	× 0.30	× 0.075	= 2.21 m³
	7 No	× 2.60	× 1.30	× 0.075	= 1.77 m³
	1 No	× 22.0	× 0.80	× 0.075	= 1.32 m³
	4 No	× 0.9	× 0.70	× 0.075	= 0.18 m³
	1 No	× 6.0	× 0.90	× 0.075	= 0.40 m³
			Total Qty	=	7.23 m³
Item No 3/1.	Providing laying & jointing cement concrete in footing including curing complete as per drawing & direction of Engr.				
	3 No	× 1.70	× 1.80	× 0.075	= 0.38 m³
	4 No	× 8.20	× 0.30	× 0.075	= 2.21 m³
	1 No	× 22.0	× 0.8	× 0.075	= 1.32 m³
	7 No	× 2.60	× 1.30	× 0.075	= 1.77 m³
	4 No	× 0.90	× 0.70	× 0.075	= 0.18 m³
	1 No	× 6.0	× 0.90	× 0.075	= 0.40 m³
	1	× 4.90	× 1.90	× 0.075	= 0.69 m³
	1	× 2.90	× 1.60	× 0.075	= 0.34 m³
	5 No	× 0.90	× 0.60	× 0.075	= 0.20 m³
	4 No	× 1.20	× 0.80	× 0.075	= 0.28 m³
	3 No	× 0.80	× 0.60	× 0.075	= 0.10 m³
	5 No	× 1.30	× 0.80	× 0.075	= 0.35 m³
	1 No	× 6.30	× 0.90	× 0.075	= 0.42 m³
	2 No	× 2.80	× 0.80	× 0.075	= 0.33 m³
	1	× 25.0	× 0.60	× 0.075	= 1.12 m³
	1	× 12.0	× 0.80	× 0.075	= 0.72 m³
					10.85 m³

Item No 4/17. P/V and fix 600 mm equilateral triangle ... th

2 No ——— 2 No

5-4-24

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement No.	L.	B.	D.	Contents of area
Item No 4/8.	P/V and applying —				
	Primer Coat — do —				
	Measurement is same				
	of above for measurement				
	vide Page No (29) (4)				
	= 10.85 m3				
	10.85/0.075 =				144.67 m2
Item No 5/10.	P/V and applying tack				
	Coat — do —				
	Area As same of above				
	measurement —				
	144.67 m2 —				144.67 m2
Item No 6/11.	P/V and Laying 20 mm				
	thick cement Sand mort —				
	Area As same of above				
	measurement vide Page (30)				
	144.67 m2 —				144.67 m2
Item No 7/10.	P/V and Laying tack				
	Coat — do —				
	5 No x 30.0 x 3.75 =				562.50 m2
	1 No x 10.0 x 3.75 =				37.50 m2
					600 m2
Item No 8/11.	P/V and Laying Semi				
	dense Bituminous —				
	Concrete Surface —				
	5 x 30 x 3.75 x 0.025 =				14.06 42.18 m3
	1 x 10.0 x 3.75 x 0.025 =				0.93 2.81 m3
					44.99 m3
Item No 9/12.	P/V and fixing concrete brand —				
	2 No —				2 No

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement No.	L.	B.	D.	Contents of area
Item No 1/24.	Road marking with Hot Applied thermo Plastic compound — to comply —				
	2 no x 30.0 x 0.100 =				30 m²
	2 no x 10.0 x 0.100 =				2 m²
					32 m²
	M/s 16/04/2024 JR				
Item No 4/24.	P/V constructing Good ASTM rectangular boom — to				
	1 No —				1 No
	M/s 16/04/2024 JR				

Abstract of cost

Item No 1/2.	P/V cleaning and grubbing road land — to —				
	Qty vide Tons Pg No — (21)				
	0.32 Hect @ 72697.86/Hect				23263
Item No 2/3.	Scarifying existing Bitumen cons surface — to —				
	Qty vide Pg No — (21)				
	379.40 m² @ 20.21/m²				7668=
Item No 3/4.	Const of embankment Sub-grade of earthen Shoulder — to —				
	Qty vide Tons Pg No — (21)				
	1480.40 m³ @ 260.32/m³				372362=
					403293=

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

B/F ₹

Particulars	Details of actual measurement No.	L.	B.	D.	Contents of area
Item 4/5.	P/V laying spreading and Compacting C.B.M metal Qty vide Item P.No (22) (28)				
	119.16+13.29=132.45m³				
	@ 1561.47/m³ ₹				206817=
Item 5/6.	P/V laying & spreading and Compacting W.B.M grade metal —				
	Qty vide P.No (22) & (29)				
	80.60+7.23=87.83 m³				
	Limit Qty = 84.54 m³				
	@ 3387.09/m³ — ₹				286345=
Item 5/7.	P/V laying spreading and Compacting W.B.M grade metal — do —				
	Qty vide P.No (22) & (23)				
	89.59 m³+10.85=100.44m³				
	@ 2933.45/m³ ₹				295238=
Item 6/8.	Providing and applying Prime Coat — do —				
	Qty vide P.No (22) & (30)				
	1198.53+144.67=				
	1343.20 m² @ 59.92/m² ₹				80425= 72695=
Item 7/9.	P/V and laying 20mm carpet Seal — do —				
	Qty vide P.No — (22) & (30)				
	1198.53+144.67= 1343.20				383386=
	@ 285.64/m³ ₹				346538=

Continuation ₹ 1655504

Sch. XLV-Form No. 134 B/F ₹ 1655504=

Particulars	Details of actual measurement No.	L.	B.	D.	Contents of area
Item No 10/10.	P/V and laying top course — Cost — in —				
	Qty vide P.Hs (22) & (30)				
	5230.10+144.67+600 =				
	5574.77 m²				
	Limit Qty = 5943.60 m²				
		@ 20.55/m²	₹		122141=
Item No 11/11.	P/V and laying Semi dense bituminous Concrete Surface — in —				
	Qty vide P.Hs (23) & (30)				
	100.79+14.96 = 115.78 m³				
	Limit Qty = 114.75 m³				
		@ 14006.63/m³	₹		1607261=
Item No 11/12.	P/V and laying dense bituminous Cement concrete — in — layer course —				
	Qty vide P.Hs (23)				
	15.31 m³	@ 7028.76/m³	₹		107610=
Item No 12/13.	Construction of non-reinforcement Cement concrete kerb Permanent — in —				
	Qty vide P.Hs (23)				
	244.80 m³	@ 8857.53/m³	₹		2168323 =
			40 — Rs —		5660839=

Sch. XLV-Form No. 134

B/F Rs 5660839=

Particulars	Details of actual measurement No.	L.	B.	D.	Contents of area
Sanc 13/14.	P/V and fixg 450 mm				
	Post — m o				
	Qty vide P.No (23)				
	3 No @ 2953.11/each Rs				8859=
Sanc 14/15.	P/V and fixg 200 mm				
	Moon Post — m o				
	Qty vide P.No (23)				
	5 No @ 827.30/each Rs				4137=
Sanc 15/16.	P/V and fixg direction-				
	and place board — m				
	Qty vide P.No (23)				
	1.92 m² @ 14982.81/m² Rs				28767=
Sanc 16/17.	P/V and fixg of letter				
	deflectory 600 mm				
	equilateral triangle board				
	Qty vide P.No (24) & (29)				
	2 No + 6 No @ 4464.89/each Rs				357192 26789=
	= 8 No				
Sanc 17/18.	P/V and fixg 600 mm				
	Circular board — m o				
	Qty vide P.No (24) & (30)				
	5 No @ 4346.01/each Rs				21730= 13038=
Sanc 18/19.	P/V and fixg 600 x 450 mm				
	rectangular letter-board				
	do — as complete				
	Qty vide P.No (24) & (31)				
	4 No @ 4202.27/each Rs				16809= 12607=
				C/O Rs	5776860=

Sch. XLV-Form No. 134

B/F- 5776860=

Particulars	Details of actual measurement No.	L.	B.	D.	Contents of area
Stmt no 12/20.	providing and fixing 900mm octagonal stop boarder				
	Qty vide J.mt.s Pg No 24				
	2 No @ 8647.01/each -				17294=
Stmt no 20/24.	P/V and fixing Rcc boundary pillar -				
	Qty vide P. No 24				
	8 No @ 790.17/each -				6321=
Stmt no 21/23.	Planting of trees and their maintenance				
	Qty vide P. No 24				
	18 No @ 1255.02/each				22603=
Stmt no 22/24	P/V and laying Road marking with hot applied thermoplastic compound				
	Qty vide P. No 25 & 31				
	212.80+32 = 244.80 m²				
	Limit Area = 240 m²				
	@ 824.79/m²				197950=
Stmt no 23/25	Road marking with hot Applied thermoplastic Compound in C.C portion				
	Qty vide P. No 25				
	80 m² @ 931.80/m²				74544=
Stmt no 24/26.	P/V and fixing logo on maintenance board				
	Qty vide P. No 25				
	3 No @ 1153.62/each				3460=

40-0 6063831=
6130233

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				6130233 =	
			B/F- Rs -	~~6068831=00~~	
				1103442 =	
Add 18% GST - Rs				~~1091450=00~~	
				61302 =	
Add 1% L.C - Rs				~~60638=00~~	
Add S.F - Rs				76540=00	
				7292495 =	
			Rs =	~~7292495=00~~	
Less 10% Land			Rs (-)	729250=00	
				6563245 =	
			Rs =	~~6563249=00~~	
Less Parking Fund			- Rs	619536=00	
			Rs =	~~366713=00~~	
				437829=00	

M/s
16/04/2024
JB

Neeraj
16/4/24
OC

Continuation